



**Grade 1**



**TERM 3**



**HL SEP**









**WORKSHEET**






**PACK**







## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila.Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leebea le dira eng? Leebea le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leeba ka seedi. Ke bona leeba le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leeba le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leeba ka eng? Ke bona leeba ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepe-la ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	thaba	gata	tsebe	befelwa	
		swaba	koko	taba	phoofolo	
	<b>BALA</b>	Ga ke tsebe phoofolo. Ga ke tsebe phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ge ke bona phoofolo. Ke a kitima ge ke bona phoofolo ya thaba. Ke a phakiša ka ba ka kitima ge ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale mmila. Go nale mmila pele ga thaba. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila. Ke a tšhoga ge ke sepela ka mmila wa pele ga thaba. Ke a kitima, Ke a kitima ka gore go nale taba. Ke a kitima ka gore go nale taba ka mmila wa pele ga thaba. Ke a tšhoga. Ke a tšhoga ge ke kitima ka mmila wa pele ga thaba. Ke bona phoofolo. Ke bona phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: thaba				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		lee	seedi	beela	leeba	
	<b>BALA</b>	Leeba le a beela. Leeba le beela lee. Leeba le beela lee pele ga meetse. Go nale seedi. Ke bona leebea ka seedi. Ke bona leebea le beela lee ka seedi. Ke a kitima. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse. Ke a kitima gore ke bone leebea le beela lee pele ga meetse ka seedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lee				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leeba le dira eng? Leeba le a _____.</li> <li>Ke bona leebea ka eng? Ke bona leebea ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	phasetše	kitima	tšhoga	phakišaa	mmila
	<b>BITŠA</b>	ngapa	nganga	ngaka	bjang	
		lenong	ngapa	nganga	ngaka	
	<b>BALA</b>	Ke bona ngaka. Ke bona lenong. Ke bona ngaka le lenong. Ke bona ngaka le lenong pele ga thaba. Ngaka ere lenong le a ngapa. Ke nganga le ngaka ge ere lenong le a ngapa. Ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo. Ke a tšhoga ge ke bona lenong le ngapa phoofolo ya thaba.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bona eng le eng? Ke bona _____ le _____.</li> <li>Ngaka e re lenong le dira eng? Ngaka e re lenong le a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **ngaka**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

phasetše

kitima

tšhoga

phakišaa

mmila



**BITŠA**

beela

leeba

meetse

seedi

ngapa

nganga

ngaka

bjang



**BALA**



Mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše. A gona seedi. A gona seedi ka phasetšeng. Go a tšhoša ka phasetšeng. Ke tšhoga kudu ge ke sepela ka phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše. Ke a phakiša ge ke sepela pele ga phasetše ka gore ga go na seedi. Ke a kitima ge sepela ka gare ga phasetše ka gore ga gona seedi. Go nale batho ba go tšhoša ge o sepele ka phasetšeng. O seke wa sepela ka mmila wa phasetše ka gore o a tšhoša.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mma ore ke se ke ka sepela ka phasetše 2. a gona sedie 3. go a tšhoša ka phasetšeng





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgopa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgopa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale lebea pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale lebea pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgopa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgopa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	beela	leeba	meetse	seedi	
		ngapa	nganga	ngaka	bjang	
	<b>BALA</b>	Bana ba a hlwekiša. Bana ba hlwekiša lebopo. Bana ba hlwekiša lebopo gore le se be le ditšhila. Ba hlwekiša dilo tša go šilafatša lebopo. Ngaka e bona bana ba hlwekiša. Ngaka e bona bjang gore bana ba a hlwekiša? Ngaka e bona ka seedi gore bana ba a hlwekiša. Bana ba bona leebea ge ba hlwekiša. Bana ba bona leebea le beela lee ge ba hlwekiša lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale leebea. Go nale leba pele ga lebopo. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee pele ga lebopo. Bana ba bona leebea. Bana ba bona leebea le beela lee pele ga lebopo. Ngaka e bona dikgopa. Ngaka e rata dikgopa. Ngaka e rata go bona dikgopa pele ga lebopo. Go na le seedi. Go na le seedi pele ga lebopo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lebopo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		lephene	phumula	phula	phepheng	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona phepheng. Lephodisa le bona lephene. Lephodisa le bona lephene le phepheng. Lephodisa le loma ke phepheng. Lephodisa le ya ngakeng. Lephodisa le ya ngakeng ka gore le lomile ke phepheng. Ngaka e phumula lephodisa. Ngaka e phumula lephodisa ke meetse. Ngaka e phumula lephodisa ka meetse ka gore le lomile ke phepheng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephodisa				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lephodisa le bona eng? Lephodisa le bona _____.</li> <li>Lephodisa le loma ke eng? Lephodisa le loma ke _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlwekiša	lebopo	šilafatša	dikgopa	ditšhila
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
		nyanya	nyala	nyaka	lenyalo	
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Go nale monyanya wa lenyalo. Monyadi o nyaka go dira lenyalo lebopong. Monyadi ga a nyake go šilafatša lebopo. Monyadi o nyaka lenyalo pele ga meetse. Monyadi o nyaka go bona dikgopa ka lenyalo. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya. Lesea la monyadi le nyaka go nyanya ka lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale eng? Go nale _____.</li> <li>Go nale monyanya wa eng? Go nale monyanya wa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monyadi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

hlwekiša

lebopo

šilafatša

dikgopa

ditšhila



**BITŠA**

phoka

phula

lephene

lephodisa

nyaka

nyala

lenyalo

monyadi



**BALA**



Bana ba nyaka go hlwekiša. Bana ba nyaka go hlwekiša lebo-  
pong. Bana ga ba nyake ditšhila lebopong. Bana ga ba nyake go  
šilafatša lebopong. Bana ba nyaka go bona go hlwekile lebopong  
ka gore ga ba nyaka ditšhila ka meetseng. Bana ba bona dikgo-  
pa lebopong. Dikgopa ga di nyake ditšhila. Diphofolo tša ka  
meetseng ga di nyaka ditšhila. Bana ba a hlwekiša ka gore  
ditšhila di bolaya diphofolo tša ka meetseng.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba nyaka go hlwekiša 2. bana ba nyaka go hlwekiša lebopong 3. dikgopa ga di nyake ditšhila





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši



# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 3

## LETLAKALATŠHOMO





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephene	lephodisa	
		nyaka	nyala	lenyalo	monyadi	
	<b>BALA</b>	Lephodisa le bona molemiši. Lephodisa le bona molemiši a goga? Molemiši o goga eng? O goga pete. Ke pete ye kgolo. Molemiši ga a kgone go e goga. Molemiši o nyaka go fa monyadi pete. Go reng molemiši a nyaka go fa monyadi pete? Molemiši o nyaka go fa monyadi pete ka gore ke pete ye kgolo. Monyadi rata pete.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Go nale monyanya. Ke monyanya wa eng? Ke monyanya wa lenyalo. Ke lenyalo la mang? Ke lenyalo la molemiši. Molemiši o nyala lephodisa. Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong. Go reng ba nyalana lebopong? Molemiši le lephodisa ba nyalana lebopong ka gore go hlwekile. Lebopong ba bona diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lephene				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	bomma	mmoledi	
		mmila	bomma	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mmoledi. Bomma ke mmoledi wa mmušo. Mmoledi o bolela ka eng? Mmoledi o bolela ka mmutedi. Ke mmutedi wa mang? Ke mmutedi wa molemiši. Ko bone molemiši a goga pete. Molemiši ore pete ke e kgolo. Molemiši o re ga a kgone go goga pete. Molemiši o bona mmala wa pete. Molemiši le bomma ba goga pete. Ke pete e kgolo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bomma				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ke eng? Bomma ke _____.</li> <li>Bomma ke mmoledi wa eng? Bomma ke mmoledi wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	molemiši	pete	goga	kgolo	kgone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		nnela	nnoši	nnela	monna	
	<b>BALA</b>	Monna yo ke molemiši. Ke molemiši wa nnete. Monna yo ke molemiši a nnoši. Ke molemiši a nnoši kae? Monna yo ke molemiši a nnoši lebopong. O lema eng? O lema dipete. O lema dipete le mang? O lema dipete a nnoši. Lenna ke nyaka go ba molemiši. Ke nyaka go bolela le mmoledi ka bolemiši. Ke nyaka go ba molemiši ka nnete. Ke nyaka go lema dipete le molemiši.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mona yo ke eng? Monna yo ke _____.</li> <li>O lema eng? O lema _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **monna**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

molemiši

pete

goga

kgolo

kgone



**BITŠA**

nna

monna

nnete

nnako

mmila

bommaa

mmala

mmutedi



**BALA**



Molemiši o a goga. O goga eng? Molemiši o goga pete. Ke pete e kgolo. Molemiši o goga pete a nnoši. Molemiši ga a kgone go goga pete a nnoši. Nna ke goga le molemiši pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši le nna re goga pete. Ga re kgone go goga pete. Ke pete ye kgolo. Monna, molemiši, nna le bomma re goga pete. Ke pete e kgolo. Re a goga ra ba ra goga. Re kgonne go gona pete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. molemiši o a goga 2. o goga eng 3. molemiši o goga pete a nnoši

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		maano	baagi	maaka	maano	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	
		bonwa	nweša	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nweqa

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		maano	baagi	maaka	maano	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	
		bonwa	nweša	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka

# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	maano
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	bonwa
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		maano	baagi	maaka	maano	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	
		bonwa	nweša	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnete	nnako	
		mmila	bommaa	mmala	mmutedi	
	<b>BALA</b>	Bomma ke mokgekolo. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa. Bomma ke mokgekolo wa go hlalefa ka nnete. Nna le bomma re nyaka mmutedi. Re nyaka mmutedi le meetse. Ge re eya mmuteding re sepela ka mmila wa pele ga lebopo. Ge re na le bothata bomma ba a bo rarolla. Kannete bomma ke mokgekolo wa go hlalefa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke nyaka mmutedi. Na ke nyaka mmutedi ke nnoši. Go bothata go nyaka mmutedi o nnoši. Bomma ba re ba tla nyaka mmutedi le nna. Go kae ge re goga mmutedi mmileng. Bomma ba na le nnete. Bomma ke mokgekolo wa go ba le nnete. Monna o bona nna le mma re goga mmutedi. Mona o goga le rena mmutedi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: nna				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		maano	baagi	maaka	maano	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o na le bothata. Mokgekolo wa go hlalefa o nale bothata le baagi. Go reng a na le bothata le baagi? Baagi ba nale maaka. Mokgekolo wa go hlalefa o nale maano a go rarolla bothata. O ale maano a go rarolla bothata bja maaka a baagi. Go kaone ka gore o tla rarolla bothata bja maaka a baagi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: baagi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o na le eng? Mokgekolo o na le _____.</li> <li>Baagi ba na le eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mokgekolo	hlalefa	bothata	rarolla	kaone
	<b>BITŠA</b>	enwa	nwela	nweša	nwelela	
		bonwa	nweša	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a nwa. O nwa eng? Mokgekolo o nwa meetse. Mokgekolo o bonwa a enwa meetse. Mokgekolo o bonwa e enwa meetse mmileng. Mokgekolo o nweša bomma. Mokgekolo o nweša bomma meetse. Mokgekolo o nweša bomma meetse mmileng. Meetse a mokgekolo a a nweša. Meetse a mokgekolo a a nweša ka gore a hlwekile.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **mokgekolo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mokgekolo

hlalefa

bothata

rarolla

kaone



**BITŠA**

maaka

maano

baagi

maaka

bonwa

nwega

enwa

nwela



**BALA**



Go na le mokgekolo. Ke mokgekolo wa go hlalefa. Mokgekolo ga a nyake maaka. Baagi ba na le maaka. Mokgekolo ga a nyake maaka a baagi. Go nale bothata. Ke bothata bja eng? Ke bothata bja baagi. Baagi ba bonwe ba enwa ba aga. Ba bonwe ba enwa le mmileng. Mokgekolo wa go hlalefa o ba bone. Mokgekolo wa go hlalefa o tla rarolla bothata bja baagi. Go tla ba kaone ge bothata bo ka rarollwa.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. go nale mokgekolo 2. ke mokgekolo wa go hlalefa 3. baagi ba nale maaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkhi



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkhi. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkhi



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkhi. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.




## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkhi



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkhi. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.




## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinkie
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweqa	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweqa ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekele ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	maaka	maano	baagi	maaka	
		bonwa	nweaga	enwa	nwela	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a bala. Ba bala eng? Ba bala puku ya dikgolomodumo. Bašemane ba nwa meetse, Ba bala puku ya dikgolomodumo ba enwa meetse. Meetse a nweaga ge o bala. Banenyana ba bona bašemane ba bala. Banenyana ba nyaka maano a go bala le bašemane puku. Banenyana ga ba nyaka go bala ka dikgolomodumo. Ba nyaka go bala ka diphoofolo tša ka meetseng.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Nna ke bona diaparo, Ke diaparo tša bašemane le tša banyenyana. Nna ke mošemane. Ke nyaka diaparo tša bašemane. Diaparo tša bašemane ga di na mmala wa go taga. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo. Ke nyaka diaparo tša go ba le kgolomodumo le mmala wa go taga. Ke bona diaparo tše dipinki tša go ba le kgolomodumo. Ke a di nyaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: bašemane				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		mareu	mageu	peu	dipeu	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba nyaka dipeu. Bašemane ba nyaka dipeu tša eng? Bašemane ba nyaka dipeu tša pete. Molemiši o fa bašemane dipeu. Molemiši o fa bašemane dipeu tša pete. Banenyana ba nyaka go dira mageu. Bomma ba ruta banenyana go dira mageu, Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a basetsana. Mokgekolo o re banenyana ba hlalefile.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mageu				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba nyaka eng? Bašemane ba nyaka _____.</li> <li>Banenyana ba nyaka go dira eng? Banenyana ba nyaka go dira _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	dikgolomodumo	bašemane	basetšana	diaparo	pinko
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
		šwabile	šweu	šwaba	šwabile	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba apere diaparo. Bašemane ba apere diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go ya lebopong ka diaparo tše dišweu. Bašemane ba nyaka go bona dikgopa lebopong. Basetšana ba apere diaparo tše dišweu. Diaparo tša basetsana di nale dikgolomodumo. Bašemana ba nyaka diaparo tša banenyana ka gore di nale dikgolomodumo.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Mokgekolo o nwa eng? Mokgekolo o nwa _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **diaparo**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

dikgolomodumo

bašemane

basetsana

diaparo

pinkiri



**BITŠA**

peu

dipeu

mageu

mareu

šwaba

šwabibile

šweu

šwaba



**BALA**



Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo. Mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo tša banenyana. Mokgekolo o re mmala wa diaparo tša banenyana ke wo mo pinkiri. Ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo. Mokgekolo o re diaparo tša dikgolomodumo ke tša bašemane. Ngwanenyana o re diaparo tša dikgolomodumo ga se tša bašemane fela. Mokgekolo o rekela ngwanenyana diaparo tše dišweu.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mokgekolo o nyakela ngwanenyana diaparo 2. o nyakela nwanenyana diaparo tša banenyana 3. ngwanenyana o nyaka diaparo tša dikgolomodumo





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mageu	mareu	
		šwaba	šwabile	šweu	šwaba	
	<b>BALA</b>	Mošemane o lekantšha borokgo. Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo bjang? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu. Go reng mošemane a lekantšha borokgo bjo bošweu? Mošemane o lekantšha borokgo bjo bo šweu ka gore bo boleta. Mošemane o rata diaparo tša mmala wo mošweu. Mošemane ga a rate diapola tša go šwaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bomma ba dira mageu. Ba dira mageu a ma bjang? Ba dira mageu a mašweu. Bomma ba dira mageu ba apere eng? Bomma ba dira mageu ba apere diaparo tše dišweu. Mageu a mašweu a boleta ebile a bose. Bana ba rata mageu. Bana ba rata mageu a mašweu. Mokgekolo o rata mageu. Mokgekolo o rata mageu a mašweu.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: borokgo				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		mokhukhu	khuru	khuta	khupa	
	<b>BALA</b>	Bašemane ba a khuta. Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka mokhukung. Go reng bašemane ba khuta ka mokhukung? Bašemane ba nyaka go khupa mageu. Mošemane o gobala khuru. Mošemane o gobala khuru ge a eya go khuta ka mokhukung. Bašemane ba apara marokgo a boleta. Bašemane ba apara marokgo a boleta ge ba khuta ka mokhukung.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: khuru				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bašemane ba dira eng? Bašemane ba a _____.</li> <li>Bašemane ba khuta kae? Bašemane ba khuta ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	borokgo	boleta	lekantšha	sekhete	letlalong
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	diila	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Bomma ba diila. Bodiidi ga bo bose. Bomma ga ba rate go diila. Bomma ba re nyakela diaparo. Ba re nyakela marokgo le dikhethe. Bomma ba re lekantšha diaparo. Ke diaparo tša go fiwa ka gore ba a diila. Diaparo tša go fiwa ga di boleta. Nna ke rata diaparo tša boleta letlalong.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba a _____.</li> <li>Bodiidi bo bjang? Bodiidi ga bo _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **sekhethe**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

borokgo

boleta

lekantšha

sekhete

letlalong



**BITŠA**

khuta

khupa

khuru

mokhukhu

tiiša

bodiidi

diila

tiiša



**BALA**



Ngwanenyana o lekantšha borokgo. Ke borokgo bjo bo bjang? Ke borokgo bja mmala o mošweu. Borokgo a bo mo lekane. Ngwanenyana ga a rate rate borokgo bja go se mo lekane. O rata borokgo bja boleta. Ngwanenyana o lekantšha borokgo bjo bongwe. Le bjona ga bo mo lekane. Ngwanenyana o bona sekhete. O a se lekantšha. Sekhete se boleta mo letlalong. Ngwanenyana o a se rata.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ngwanenyana o lekantšha borokgo 2. ke borokgo bjo bo bjang 3. ke borokgo bja mmala o mošweu





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago







**BALA**




Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagadi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	khuru	mokhukhu	
		tiiša	bodiidi	diila	tiiša	
	<b>BALA</b>	Rakgadi o etla. Rakgadi o tla go etla. Ga re sa dula ka mokhukung. Ke nyaka go khuta gore rakgadi a se mpone. Rakgadi ge a fihla o tla nnyaka. O a nyaka. Ga a tsebe gore ke khutile. Rakgadi o bona khuru yaka. O re ke a gona. Ke ile ka thaba kudu ge ke mmona. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke bula sephuthelwana. Go nale pukwana ka gare.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Bula re bone. Go na le pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya eng? Ke pukwana ya go bala. Pukwana ye e na le dilo tša go khahliša. E nale diswantšho tše di botse. Ke bona seswantšho sa thaba e botse. Ke bona seswantšho sa meetse a mabotse le naga e botse.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: pukwana				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		dipounama	poula	roula	pounama	
	<b>BALA</b>	Mokgekolo o a roula. Rena re a mo poula. Go reng ore re a mo poula? Re a mo poula ka gore ga re nyaka go roula. Bona dipounama tša rakgadi! Bona mmala wa dipounama tša rakgadi. Ke mmala wa go kgahliša. Lenna ke nyaka dipounama tša go swana le tša rakgadi. Lenna ke nyaka dipounama tša go kgahliša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: dipounama				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o a _____.</li> <li>Rena re dira eng? Rena re a mo _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephuthelwana	rakgadi	kgahliša	pukwana	diswantšho
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago	
		seatla	realo	bea	nea	
	<b>BALA</b>	Ke bea seatla. Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga sephuthelwana. Ke sephuthelwana sa mang? Ke sephuthelwana sa rakgadi. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Rakagdi o bula sephuthelwana. Go nale pukwana ya go kgahliša. Ke pukwana ya rakgadi. E nale diswantšho tša go kgahliša. Ke rata pukwana ya rakgadi.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke bea eng? Ke bea _____.</li> <li>Ke bea seatla kae? Ke bea seatla godimo ga _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **seatla**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sephuthelwana

rakgadi

kgahliša

pukwana

diswantšho



**BITŠA**

poula

roula

pounama

dipounama

bea

rea

nea

meago



**BALA**



Rakgadi o tlile. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Rakgadi o bea sephuthelwana. Ka nyaka go bona ka gare ga sephuthelwana. Rakgadi o re ke tla go nea sephuthelwana o bone. Ke bula sephuthelwana. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale pukwana ka gare ga sephuthelwana. Ke pukwana ya go kgahliša. E na le diswantšho tša meago e megolo. E nale diswantšho tša bana ba rea. Ke pukwana ya go kgahliša kannete.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rakgadi o tlile 2. rakgadi o tlile le sephuthelwana 3. e nale diswantšho tša bana ba rena




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le mollong. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>lekwata</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	

	<b>BALA</b>	 <p>Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le mollong. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>lekwata</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	

	<b>BALA</b>	 <p>Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le mollong. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka




## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le mollong. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounama	
		bea	rea	nea	meago	
	<b>BALA</b>	Bana ba a ithuta. Bana ba ithuta eng? Bana ba ithuta ditumahlaka. Bana ba ithuta ditumahlaka le eng? Bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Bana ba tseba go bala pounama. Ba tseba go bala le meago. Bana ba ithuta go bala. Bana ba kgona go bala. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga meago. Ke meago ya go kgahliša. Ke meago ya go bea dipuku le go ithuta. Re ithuta go bala. Re ithuta go bala kae? Re ithuta go bala ka gare ga meago. Re ithuta go bala ka mehla. Bomma ba rata ge re ithuta go bala. Rakgadi le yena o rata ge re ithuta go bala. Ga re na bothata bja go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: meago				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		llela	mollo	lla	sello	
	<b>BALA</b>	Bana ba a lla. Ba llela eng? Ba llela go bapala ka mollo. Rakgadi o re go na le bothata. Go na le bothata bja eng? Go nale bothata bja bana. Bana ba lla sello se segolo. Ba llela go ithuta. Ba llela go ithuta eng? Ba llela go ithuta mantšupono. Mantšupono a bothata. Bomma ba tla dira mageu gore bana ba nwe ge ba ithuta mantšupono. Bana ba a myemyela. Bana ba a myemyela ka gore ba ithutile go bala.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mollo				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana ba dira eng? Bana ba a _____.</li> <li>Ba llela eng? Ba llela go bapala ka _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	ditumahlaka	bothata	mantšupono	ithuta	myemyela
	<b>BITŠA</b>	kwele	kwata	lekwater	kwatile	
		kwagala	kwele	kwata	lekwater	
	<b>BALA</b>	Bomma ba kwatile. Go reng ba kwatile? Bomma ba kwatile ka gore bana ba bapala ka lekwater. Mokgekolo o kwele. Mokgekolo o kwele eng? Mokgekolo o kwele gore bana ba bapala ka lekwater. Bana ga ba ithute selo ge ba bapala ka lekwater. Bomma ba a kwagala ge ba bolela le bana. Bomma ba a kwagala ge ba re bana ba se bapale ka lekwater.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bomma ba dira eng? Bomma ba _____.</li> <li>Mokgekolo o dira eng? Mokgekolo o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **lekwata**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

ditumahlaka

bothata

mantšupono

ithuta

myemyela



**BITŠA**

mollo

sello

bofolla

lla

kwele

kwata

lekwate

kwatile



**BALA**



Bana ba a ithuta. Ba ithuta ba le molog. Ba ithuta ditumahlaka. Go reng ba ithuta ditumahlaka. Ba ithuta ditumahlaka ka gore di bothata. Bana ba ithuta mantšupono. Go reng ba ithuta mantšupono. Bana ba ithuta mantšupono ka gore a bothata. Rakgadi o bona bana ba ithuta. O bona bana ba ithuta ditumahlaka le mantšupono. Rakgadi o a myemyela ge a bona bana ba ithuta. Bana ba a myemyela ka gore ba kgona ditumahlaka le mantšupono.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.



## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba a ithuta 2. ba ithuta ba le mollong 3. ba ithuta ditumahlaka



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>				


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>				


## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla	
		kwele	kwata	lekwate	kwatile	
	<b>BALA</b>	Sesi o a lla. Sesi o ikwa a kwatile. O kwatetše eng? O kwele gore monna yola wa go mo hlokiša boiketlo o etla. Sello sa gagwe se a gola. Ga se a botša bomma. O re ke sephiri. Bomma ba re ga se ra swanela go swara sephiri. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re re bolele ge go na le seo se re hlokišago boiketlo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba a bapala. Ba a ba bapala ka eng? Ba bapala ka mollo. Ba nwela mageu pele ga mollo. Mošemane o foša lekwate ka mollong. Yo mongwe o a lla. O llela eng? O swele. Bomma ba kwele sello. Ba tile go hlola gore bothata ke eng. Ba bona mošemane a swele ka mollo. Bomma ba a mo thuša. Bomma ba kwatile ka gore ga ba rate re bapala ka mollo. Mollo o a fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lla				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Katse e hwile. Katse yaka e hwile. Ke katse ya go kgahliša. E nale mmala wo mo hwibidu mo tsebeng. E bolaile ke eng? Ke nagana gore ke diphoofolo tša thaba. Ke nagana gore ke bašemane ba go seleka. Katse yaka e be e rata meetse. E be e rata go patlama mollong. E be e rata go nwa mageu a mašweu. Ke ba le maikutlo a go se kgahliše ge ke gopola katse yaka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahwibi				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katse e dira eng? Katse e _____.</li> <li>Ke katse ye bjang? Ke katse ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	tšeang	tšolang	tšale	letšang	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana letšang. Bana letšang koša. Bana letšang koša le bine. Le seke la khuta. Le seke la binela ka mokhukung. Le se ke la binela mollong. Tšolang tšale ya bomma. Le seke la bina ka tšale ya bomma. Bomma ga ba rate bana ba go bina ka tšale ya bona. Tšale ya bomma e a kgahliša. E nale mmala wo mošweu le wo mohwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bana dirang eng? Bana _____.</li> <li>Bana letšang eng? Bana letšang _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšale</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	hlokiša	boiketlo	hlokomologa	maikutlo	sephiri
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	

	<b>BALA</b>	 <p>Sesi o na le sephiri. Sephiri sa gagwe ke eng? Sephiri sa gagwe ke gore malome o mo hlokiša boiketlo. Sesi o a lla. Sesi o lla a apere tšale. Sello sa gagwe se a kwala. O lekile go hlokomologa maikutlo a gagwe. Bomma bare re se ke ra swara sephiri. Bomma bare ge re nal e bothata re bolele. Bomma ba re re seke ra hlokomologa maikutlo a rena. Bomma ba re re se ke ra dumela motho a re hlokiša boiketlo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. sesi o nale sephiri 2. sephiri sa gagwe ke eng 3. selo sa gagwe se a kwala





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lepong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lepopo pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu

poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatšhi	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatšhi	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu

poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lepong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lepopo pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofole. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebea ka mokhukung. Leebea le beela lee. Leebea le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lebopong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lebope pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebea				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebea kae? Go nale leebea ka _____.</li> <li>Leebea le beela eng? Leebea le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.






## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	mahwibi	hwibila	hwile	hwibidu	
		tšolang	letšang	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Bana ga ba nyake ditwatši. Ditwatši ga se di loke. O swanetše dula o bolokegile. Bašemane ba tsoga ka mahwibi. Go reng bašemane ba tsoga ka mahwibi. Bašemane ba tsoga ka mahwibi gore ba yo tsoma diphoofolo. Bašemane ba feta lebopong ge ba eya thabeng. Lebopong go bolokegile go fota thabeng. Bašemane ba topela dikgopa lebopong, Bomma ba rata dikgopa.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le la  ka gare ga pukuntšu ya gago.				





## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Mošupologo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona tšale. Ke tšale ya mang? Ke tšale ya mokgekolo. Tšale ya mokgekolo e nale mmala wa go kgahliša. Mokgekolo o dula ka mokhukung ka tšale ya gagwe. Mokgekolo o nyaka go roma bašemane lebopong. Mokgekolo o nyaka gore bašemane ba mo tlele le dikgopa. Mokgekolo ere bašemane ba sepele ka mahwibi. Dikgopa di bonala botse ka mahwibi.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: sefahlego				





## LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	leeba	lee	beela	monyadi	
		lenyalo	mma	mmušo	phula	
	<b>BALA</b>	Go na le leebe ka mokhukung. Leebe le beela lee. Leebe le beela lee ka mokhukung. Mma o nyaka maeba. Mma o nyaka maeba a mašweu. Mma nyaka maeba ka lenyalo la sesi. Lenyalo la sesi le tla ba lepong. Sesi ore re tla ja diphoofolo tša ka meetseng ka lenyalo la gagwe. Bašemane ba tla phula mala a diphoofolo pele ga lenyalo. Bana ba tla hlwekiša lepopo pele ga lenyalo.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: leebe				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go nale leebe kae? Go nale leebe ka _____.</li> <li>Leebe le beela eng? Leebe le beela _____.</li> </ol>

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sefahlego	ditwatši	bolokegile	ila	ethimola
	<b>BITŠA</b>	maano	baagi	enwa	nweša	
		mageu	poula	tšeang	tšale	
	<b>BALA</b>	Go na le baagi. Baagi ba nale maano. Baagi ba na le maano a go aga lebota. Baagi ba aga ba enwa. Baagi ba aga ba enwa eng? Baagi ba aga ba enwa mageu. Baagi ba rata mageu. Mma o a re poula. Mma o a re poula ka gore o a bina. Mma o a re poula ka gore o bina ka tšale. Mma o bina a enwa mageu.				
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go na le eng? Go na le _____.</li> <li>Baagi ba nale eng? Baagi ba na le _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2



**BALA**

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: **baagi**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

sefahlego

ditwatši

bolokegile

ila

ethimola



**BITŠA**

mollo

modiidi

ngaka

nganga

mageu


poula

tšeang

tšale



**BALA**



Tate ke ngaka. Tate o re go nale twatši. Twatši e aparetše lefase. Re swanetše go dula re bolokegile. Tate o re re hlape diatla kgafetšakgafetša. Tate ore re hlape diatla pele re swara sefahlego. Re swanetše go ethimolela ka gare ga sejabana. Ga se ra swanela go kgoma bana ba bangwe. Ge se ra swanela go gohlolela batho ba bangwe. Re swanetše go dula re bolokegile.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. tate ke ngaka 2. tate ore go nale twatši 3. twatši e aparetše lefase